


Setšhaba




Tšwetšopele ya maphelo
Phekolo ya ka pela
Thibelo
Kalafo



Sepetlele/Dihlongwa



Khemese ya tša kalafo
Phepo ya kalafo
Magato a twantšho ya malwetši
Polokego ya balwetši
Dihlare go ya ka motho, ka seemo sa motho, le
dihlare tša kakanyo ya bolwetši go motho
Polokego ya dihlare



Setemere ke Kgwedi ya Khemese

Nagana ka Maphelo, Nagana ka Khemese



Phrofešene e Tee,
Mešomo ye Mentši

Nagana ka Maphelo, Nagana ka Khemese ke lesolo la lefase ka bophara leo le hlomilewego le go etwa pele ke Feterešene ya tša Tšweletšo ya Dihlare ya Boditšhabatšhaba (FIP).

Rakhemise wa gago ke phrofešenale ya tlhokomelo ya
maphelo yeo e tshephagalago ebile fihlelelwago
Tlhokomelo ya Maphelo ya Boleng go Bohle
Go hwetša tshedimošo ka botlalo, botšiša mošomi wa
gago wa ka khemeseng goba sekana khoute ya QR



health

Department:
Health
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA





Sepedi

Thuto/Modiredi



Go ruta le bohlahli
Dinyakišišo le boithlamelo
Tirelo le boetapele
Go fetoša bokamoso bja khemese



Taolo/Botšweletši



Polokego, go šoma gabotse le boleng
Dinyakišišo le tlhabollo
Tlhokomedišišo ya tša kalafo
Merero ya taolo le ngwadišo
Botšweletši

Taolo ya boleng le netefatša ya boleng
Lenaneokabo le dikgokaganyo
Papatšo le dithekišo



Holeseile



Werehaose
Phatlalatšo

